

Manmin nga mga Balita

NO. 77 MAYO 7, 2017

Selebrasyon sa ika-30 anibersaryo sa Pagpangalagad sa Libro, ang Librong Tears ni Dr. Jaerock Lee na Publisar

Mga balak ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee nga makapukaw sa espiritu

Mga Luha, Mikanap sa Dughan

“Ako ang Ginoo, ang imong Amahan nga nihatag sa tanan uban ang gugma alang sa katawhan.”

- Pagsugid sa Dios Amahan

“Kon ilang mabati ang akong dughan, ilang mabatian ang gugma sa Amahan. Ako silang hatagan sa tanan.”


- Matinguhaong pagsugid sa Ginoo

“Akong hinigugmang panon og bililhong panon, ako nag ampo sa tanang higayon nga dili sila masakit, walay mga kalisdanan og dili mapakyas.”

- Ang kaladmon sa Gugma sa Magbalantay

“Giunsa nga ingon ani ko kamalipayon? Kini tungod sa gahom sa magbalantay.”

- Pagsugid sa Miyembrong Nabag-o



apod sa 427 ka edisyon sa 61 ka linguwahi. Kini mahinungdanong elemento sa pag giya sa daghang kalag ngadto sa kaluwasan.

Si Dr. Jaerock Lee nabantog nga world revivalist, nag antos sa mga sakit sulod sa pito katuig. Nahimamat niya ang Dios og naayo ining tanan. Kay gitawag man siya sa Dios isip pastor, nagpuasa og nag ampo nga ma pastor sa gahom. Agig tubag sa iyang matinguhaong pag ampo ang Dios wala lang mohatag niyang interpretasyon sa Bibliya, apan gipahibalo siya sa Iyang dughan og sa lawum nga probidensya. Ang librong *Professions* usa sa naglakip sa kasingkasing og gugma sa Dios og sa katigulangan sa pagtoo, sa Ginoo og sa Iyang mga disipolo.

Gikan sa pag publisar sa unang libro, ang iyang kamatuurang kaagi, 30 na katuig ang milabay. Sa pagsaulog sa ika-30 anibersaryo, si Dr. Lee ni publisar sa librong *Tears*. Ang maong libro naglakip sa kasingkasing sa Dios nga buot mo ugmad sa katawhan, og ang pagkumpisal niadtong nakahunahuna sa luha sa Ginoo og sa magbalantay.

Abril 17, 1987, ang unang libro ni Dr. Jaerock Lee og kamatuurang kaagi *Tasting Life Before Death* na publisar. Og misunod ang *The Message of the Cross, Heaven og Hell*. Sa pagka karon sobra sa 100 na ka libro ang napublisar. Kini gihubad og giapod-

Ang unang parti giulohan og “Until the Tears Changed into Joy.” Kini naglakip sa kahinam sa Dios alang sa human cultivation sa iyang pagsugod niini; ang iyang masakit nga pagsugid nga Iyang ginabuhat atol sa proseso sa pag ugmad; og ang pagsugid sa mga arkanghel og sa mga katigulangan sa pagtoo nga kinsa nakaabot sa maayo og nindot nga dughan.

Bisan Siya nag antos sa proseso, ang Dios sa gugma wala gyod mobuhi sa Iyang plano nga makabaton og tinuod nga mga anak nga Iyang ikaambit sa gugmang walay kataposan. Hinungdan nga Siya nakabaton sa nindot og tinuod nga mga anak sama nila ni Enoch, Abraham, Joseph, Moses, Samuel, David, og Elijah panahon sa Daang Kasulatan.

Ang ika-2 parti “The Love From Which None Can Separate Us.” Kini naglakip sa gugma ni Hesus nga kinsa mianhi sa kalibotan aron pagtuman sa katungdanan isip Manluluwas sa kalag og sa Iyang pagsugid sa gugma nga Iyang ginabuhat aron sa paglipay sa Dios Amahan sa dihang Siya nagtungas paingon sa Golgota nga nag pas-an sa Krus. Apil sad ini ang maluhaong pagsugid sa Iyang mga disipolo nga gimingaw kaayo Niya hangtod sa kataposan sa ilang kinabuhi og walay kahadlok sa kamatayon.

Ika-3 parti “Tears Will Become Jewels and Fly.” Kini nagpakita sa matinguhaong dughan sa magbalantay nga buot mogiya sa daghang kalag ngadto sa kaluwasan, nga kinsa paingon sa Impeyerno, bisan pa og siya mabutang sa peligro. Naglakip usab kini sa iyang mainitong gugma sa Dios.

Ang titulo sa ika-4 nga parti “Tears Are Fruit

of Glory”, kini nagpakita sa proseso sa kalag nga paingon sa kamatayon nga naka angkon sa oportunidad sa kaluwasan pinaagi sa magbalantay og sa ilang panaw paingon sa New Jerusalem pinaagi sa pagtinguha. Ang mga magtotoo nindot nga nagpahayag sa ilang pasalamat sa Dios nga kinsa nihalad sa Iyang kaugalingon sa pag giya nila aron mahimong mga kalag nga sama sa masidlak nga alahas.

Ang 140 ka mga pagsugid nga naa sa libro makatandog sa dughan sa magbabasa og mopuno sa ilang dughan sa Espiritu Santo nga samang ilang nadungog ang puro og klarong tingog.

Ang pagpamaligya sa *Tears* gisugdan niadtong Marso 29. Sa usa ka adlaw siya nag-una sa inadlawng listahan sa ‘Best Sellers’ sa online nga mga relihiyosong libro, og sa ika-2 adlaw, siya maoy nag-una sa inadlaw og sinimana. Imong mapangita ang *Tears* sa website sa Kyobo Book Center og pwedeng mapalit didto. Pag Abril 17, nana sa mga bookstores tibuok nasod og ang iyang e-book nana usab sa Internet.



Ang 100 ka mga Balak ni Dr. Jaerock Lee Nga Makapukaw sa espiritu

Professions

Ang gugma sa Dios og sa Ginoo Og ang maluhaong pagsugid alang sa mga kalag



Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

Nganong si Hesus Lang ang Atong Manluluwas? (1)

Si Hesus Anak sa Dios Magbubuhay. Unsaon man niya pagka “suod nga paryente” sa tawo? Ang Filipos 2:6-8 nag ingon, “Bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubut-on, gibiyaaan niya kining iyang katungod og nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sama sa kasagarang tawo; Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon-bisan sa iyang kamatayon sa krus.”

Juan 1:14 nihisgot nato mahitungod kang Hesus, “Og ang Pulong nahimong tawo og mipuyo uban kanamo” og sa Juan 1:1 nipahinumdom nato nga “ang Pulong Dios.” Ang pamulong “ang Pulong nahimong tawo” miingon kanato nga ang Dios mi sul-ob sa lawas sa tawo nga naay unod og bukog, og mianhi ining kalibotana.

Si Hesus natawo isip lawas sa tawo aron paglukat sa katawhan sa ilang mga sala. Tungod kay siya nahimong tawo, si Hesus mibati og ka kapoy, kagutom, kauhaw, kalipay og kasakit. Dihang siya nagbitay sa krus, si Hesus nagpatulo gani sa iyang dugo og nibati sa mangutngut nga kasakit.

Naay dili ikalimod nga ebidensya nga nagpamatuud nga si Hesu mianhi sa kalibotan isip tawo. Ato ning nahibaw-an sa kasaysayan sa katawhan nga nabahin sa panahon sa wala pa matawo si Hesus (“B.C.” para sa “Before Christ”) og sa panahon human matawo si Hesus (“A.D.” para sa “Anno Domini” sa Latin gipasabot “Sa tuig sa Ginoo”).

Sa laktod pagkasulti, nga sa ining paagiha atong gibanabana ang timaan sa kasaysayan sa katawhan kining nagsaksi nga tinuud nga si Hesus mianhi sa kalibotan isip tawo. Mao nga, si Hesus naka tagbaw sa unang kondisyon sa ‘suod nga kaliwat ni Adan’ tungod kay Siya, nga Aank sa Dios, unodnong mianhi sa kalibotan.

2. Kini tungod kay si Hesus dili kaliwat ni Adan nga makasasala usab

Pagbuhay sa Dios sa tawo, Iyang gihataan si Adan og Eba sa liso sa kinabuhi-tuhos sa lalaki og itlog sa babaye-og iyang gitugot ang bag-

og kinabuhi matawo. Lakip sa tuhos og itlog mao ang impormasyon mahitungod sa mapanunod nga impluwensya og hiyas, sama sa kinaugalian sa ginikanan, personalidad, kalahian, hitsura, og kinaiya. Mao nga ang mga anak liwat sa ilang ginikanan sa pamorma, kinaiya og uban pa.

Human nga si Adan nakasala, ang makasasalang kinaugalian sa katigulangan napasa sa kaliwatan, og kini mao ang “original nga sala.” Mao nga ang tanang tawo nahimong makasasala bisan sa iya pa lang pagkatawo tungod sa sala nga iyang napanunod ni Adan og sa iyang katigulangan. Roma 5:12 mabasa, “Miabot sa kalibotan ang sala pinaagi sa usa ka tawo og ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo.”

Kay ang kamatayon miabot man sa tanang katawhan tungod sa sala sa usa ka tawo, Adan, ang iyang tanang kaliwat makasasala. Kon ang usa ka tawo makasasala, dili siya makalukat sa sala sa laing tawo.

Pananglitan, ang imong igsoon naay dakong utang og prisohonon. Kon ikaw naa say dakong utang og prisohonon sad, wala kay abilidad sa pagtabang sa imong igsoon nga mabayran ang iyang utang. Samtang ang Manluluwas nga molukat sa katawhan sa ilang mga sala kinahanglan tawo og Siya dili gyod makasasala. Apan, tungod kay ang tanang kaliwat ni Adan mga makasasala man, sukad pa sa pagkatawo nga nakapanunod sa original nga sala, dili sila makalukat sa ubang tawo sa ilang mga sala.

Sa ato pa, walay tawo nga natawong maka tagbaw sa ika duhang kondisyon alang sa Manluluwas. Kinsa man ang makatagbaw sa ikaduhang kondisyon sa Manluluwas, kinahanglan Siya tawo apan walay sala? Sa tanang tawo nga natawo ining kalibotana, si Hesus lang, ang bugtong Anak sa Dios, maoy tawo apan dili kaliwat ni Adan, o “dili makasasala.”

Sa pisikal nga termino, si Hesus kaliwat ni David og ang Iyang ginikanan sila si Jose og Maria. Apan sa Mateo 1:20 mipahinumdom

nato nga si Hesus “gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo” og sa Mateo 1:23 nagsulti nato sa propisiya sa pagkatawo ni Hesus, “Ang usa ka putli nga batan-ong babaye magsabak unya manganak og batang lalake. Nganlan siyag Immanuel.”

Si Hesus wala gipanamkon pinaagi sa tuhos ni Jose og itlog ni Maria apan pinaagi sa Espiritu Santo. Dili lisod nga tahas sa makagagahom nga Dios aron mo mabdos si Maria ni Hesus pinaagi sa Espiritu Santo. Si Hesus gipanamkon pinaagi sa Espiritu Santo og “nihuwam” lang sa lawas ni Berhin Maria, mao nga si Hesus dili kaliwat ni Adan og tungod kay wala man siya makapanunod sa sulundong impluwensya og hiyas, si Hesus wala matawo nga nakapanunod sa original nga sala.

Hinumdomi permi nga bisan si Berhin Maria nanamkon og nanganak ni Hesus, dili siya Iyang “inahan.” Sa ka taas sa siyensya og teknolohiya, kon ang itlog gibutang sa makina og ang bata natawo human sa siyam ka bulan, ang bata dili makaingon nga ang makina maoy iyang “inahan.”

Ang relasyon ni Hesus og Berhin Maria makuhaan og panig ingnan ining paagiha. Tungod ini si Hesus wala gyod motawag ni Maria og “Inahan” sa Bibliya apan hinuon nigamit sa pulong nga “Babaye” (Juan 2:4; Juan 19:26). Ang eksprisyon “inahan ni Hesus” gigamit lang sa mga Disipolo ni Hesus sa pag tumbok ni Maria, og dili siya mahimong sentro sa atong pagdayeg. Hinumdomi permi nga magdayeg og magsimba ta sa Dios Trinidad lamang.

Ako kining sumpayan sa sunod nga isyu sa Manmin News.

Mga kaigsoonan diha ni Kristo, sa imong pagsabot og pagdawat sa matuud nga walay lain dinhi sa kalibotan gawas ni Hesu Kristo ang kwalipikadong Manluluwas sa katawhan, ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga ang matag usa kaninyo hugot nga motoo sa kaluwasan pinaagi sa pagtoo og makapahimulus sa awtoridad og grasya nga alang kanimo isip anak sa Dios.

Ang Pag-angkon sa Pagtuo

1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang pulong sa Diyos, perpekto og walay sipat.
2. “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng lihoc sa Diyos nga Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos nga Balaang Espiritu Santo.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal-
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga walay katapusan.
5. Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtuo diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.

“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhi og ginhawa sa tawo og sa tanang butang” (Buhat 17:25).


“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

Manmin nga mga **Balita**

Published by Manmin Central Church

Bisayan

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Tel: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
http://www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-mail: manminen@manmin.kr
Publisher: Dr. Jaerock Lee
Managing Editor: Geumsun Vin



Gugmang Napatik sa Atong Dughan

Katong naghunahuna og nagsilsil sa dakong gugma sa Dios diha sa ilang dughan makabaton sa kasiguroan sa tanang sitwasyon og makapasalamat sa tanan. Kita magiyahan sa maayong dalan diha sa maayong kabubut-on sa Dios kon kita mo angkon nga ang Dios sa gugma migiya kanato (Panultihon 3:6). Karon atong tan-awon ang klase sa gugma nga angayang isilsil sa dughan niadtong napalit sa dugo sa Ginoo.

“Pinaagi sa Iyang Gugma ang Dios Mihatang Nako sa Iyang Bugtong Anak”

Mabasa sa Juan 3:16, “Kay gihigugma pag ayo sa Dios ang kalibotan og tungod ini gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanang motoo Kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon,” Ang Dios may kalooy sa katawhan nga nahitumpawak sa sala og kadaotan og paingon sa kamatayon, og Iyang gihatag ang Iyang bugtong Anak.

Mabasa sa 1 Juan 4:9-10, “Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa Iyang bugtong Anak nganhi sa kalibotana aron makabaton kita sa kinabuhing walay kataposan pinaagi kaniya. Ang matuud

nga gugma mao kini: dili kita maoy unang naghigugma sa Dios kon dili siya maoy unang naghigugma kanato. Gipadala niya ang Iyang Anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala.” Sa dihang makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo sa krus alang kanato (Roma 5:8).

Pinaagi sa pagpadala sa Iyang bugtong Anak dinhi sa kalibotan og sa pagtugot sa Iyang sakripisyo, Iya kitang nalukat sa tanang mga sala og giabli ang dalan sa kaluwasan. Bisan pa, ang Dios dili makahinan-aw sa Iyang bugtong Anak nga si Hesus, nga gisakit og gibiyabiay sa mga makasasala. Nagpatulo siya sa mga luha.

Sa Iyang kamatayon diha sa krus, nasakitan ang kasingkasing sa Dios mao nga mingiob ang adlaw, mikurog ang kalibotan og nangatumpag ang dagkong bato. Ang Dios nihatang nato sa kinabuhi bisan pag siya nag agulo og nitugot nga kita makatawag Niya nga Amahan.

Mao nga, ang mga magtotoong naluwas dili gyod malimot sa gugma sa Dios nga matinud-anong nihatang sa Iyang bugtong Anak og mosilsil sa Iyang dughan diha sa kinahiladman sa ilang kasingkasing. Og sila magsulay gayod nga mahimong tinuod Niyang mga anak nga manag ambit sa Iyang gugma sa walay kataposan.

“Sa Iyang Gugma ang Ginoo Nihatag sa Iyang Kinabuhi Kanako”

Bisan pag ang gugma sa Dios buot moluwas sa kalibotan, kon si Hesus wala pa motuman sa kabubut-on sa Dios, ang dalan sa kaluwasan wala unta maabli. Apan, si Hesus nahibalo sa dughan sa Dios nga nahigugma pag ayo sa katawhan. Andam Siyang mikuha sa tanang sala og nahimong atong panghimayad. Iyang gipas-an ang tanang pag antos.

Sa dihang ang tawo nga Iyang binuhat ni tamparus Niya; nibugalbugal og ni lapdus; nilaknit sa Iyang sapot; og nilansang Niya; mahimo dayon Niya kining patyon. Makahimo Siya pagpakanaog sa kalayo gikan sa langit

og motawag sa mga sundalo sa langit aron sila lumpagon. Apan aron matuman ang probidensya alang sa kaluwasan sa katawhan, Iyang gipas-an ang tanang pag-antos sa miserableng pagbitay Niya didto sa krus.

Natawo Siya sa pasungan aron ang tawo, nga sama sa mananap, makakuha pagbalik sa imahe sa Dios (Ecclesiastes 3:18; 12:13-14). Dugang pa, nagpakakabus Siya aron paglukat nato sa kalisdanan aron madato ta (2 Corinto 8:9).

Mianhi Siya nga Dios (Taga Pilipos 2:6), apan giduslak og gi panamastamasan tungod

sa atong mga kalapasan. Iyang giantos ang silot, gibunalbunalan, og nagpatulo sa dugo aron kita maka angkon sa kalinaw og makalingkawas sa mga sakit (Isaias 53:5-6; Mateo 8:17; 1 Pedro 2:24). Pinaagi sa pagsul-ob sa tunukong korona, Iya kitang gilukat sa sala nga atong nabuhat sa hunahuna og aron kita makasul-ob sa langitnong korona.

Katong naluwas ni Hesu Kristo maghinumdum sa Iyang nawong nga napuno sa dugo, diha sa ilang dughan og sa Iyang mata nga puno sa gugma og magpasalamat sa tanang butang.

“Pinaagi sa Gugma, ang Dios Miandam Nako og Puloy-anan sa Langit”

Ang Dios sa gugma wala lang moluwas nato apan nag andam sad og nindot nga puy-anan sa langit. Magpasalamat ta ini. Katong nitoo sa gugma sa Dios og sa Ginoo og nagpakabuhi sa matuud makadawat og puy-anan sa langit og ganti basi sa ilang nabuhat.

Ang importante nga kita maglakaw sa Kahayag (1 Juan 1:7) aron ma limpyo sa sala pinaagi sa gahom sa dugo sa atong Ginoo. Pasabot, atong tumanon ang Pulong, magkat-on og bag-ohon ang dughan. Atong palayason ang kasilag, pagka aroganti og kasuko, og pun-on ang atong dughan sa gugma, pagpaubos, og kamaayo nga iya sa matuud.

Ining paagiha, human sa pagdawat sa

Ginoo, imo gyong palayason ang daotan og magsulay sa pagpuno sa imong dughan sa kamaayo og gugma. Dinha pa nga ikaw mahimong matarong (Santiago 2:17, 26). Kay kon kita magpakabuhi sa matuud uban sa pagtoo kita makadawat sa mga tubag sa atong gipangayo. Molambo ang atong kalag og ang tanan kanato mag maayo og atong madawat ang maayong panglawas (3 Juan 1:2).

Juan 14:2 nag ingon, “Sa balay sa akong Amahan adunay daghang lawak og moadto ako aron pag andam og dapit alang kaninyo. Kon dili pa kani tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini.” Ang Ginoo nga nabanhaw

og nikayab sa langit nag andam og puy-anan sa mga magtotoong nagpakabuhi sa matuud og nanglantaw sa adlaw nga Siya makig inambitay sa gugma kanila didto sa Langit. Kon ilang mahunahuna ang gugma sa Ginoo, dili sila magpabinbin sa kalibotan, dili sila magpakasala og wala silay kahangol o kalabotan sa kalibotanhon tungod kay sila nitoo sa himaya sa Langit.

Moa nga, atong higugmaon ang atong Dios sa tibuok kasingkasing, hunahuna debosyon og kinabuhi aron makasulod ta sa pinaka mahimayaong puy-anan sa langit, ang New Jerusalem, aron makig ambit sa gugma sa Dios sa walay kataposan.



“Agig Miyembro sa Performing Arts sa Manmin, Matinguhaon Ko Alang sa Himaya sa Dios”

Decono Jeongwoo Yu, 31 anyos, Young Adults Mission, sa Manmin Centra Church

Natawo ko sa pamilya nga ang mga miyembro anaa sa Korean traditional music. Pag 12th grader nako sa National Traditional Arts High School, na giyahan ko sa Saturday Praise and Worship Service sa Manmin. Nahatagan ko og pagtoo sa buhi nga Dios samtang nagdayeg. Nagsugod ko og tambong sa Manmin Central Church og niapil sa Serem Korean Traditional Music Team. Apan pag sulod nako sa Korean Traditional String Instrument Department sa Chung Ang University sa 2006, nalingaw ko sa kalibotanhong kalipay uban sa mga higala og nagbaton nalang sa Adlaw sa Ginoo.

Human sa army, nibalik ko og eskuwela. Daghan kaayo ko og pasundayag sa eskuwelahan og mga higala. Daghan kaayo ang akong higayon sa pag-inom inom og pag suroysuroy. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga lingaw na kaayo ko sa musika apan sa laing bahin sa akong dughan nakahibaw ko nga wala akoy kaluwasan labi na sa dihang si Senyor Pastor matinguhaong mi awahag nato nga biyaan gyod ang pagpakasala.

Kataposan sa 2011, sa dili pa ang graduwasyon, naghunahuna ko nga akong ayohon ang akong matoohong kinabuhi. Nihunong ko og inom, segarilyo, og pakig relasyon lakip na sa pakighilawas. Dili ko kahibaw unsaon pag ampo apan moadto ko sa Daniel Prayer Meeting kada gabii og nangayog pasaylo sa Ginoo. Ika tulong Lunes sa Disyembre, nahatagan ko og grasya sa kapasayloan. Naghilak ko og gisip-on sa paghinulsol. Hugot kong nitoo nga ako gipasaylo. Lipay kaayo ko.

Human, ang akong kinabuhi nausab og naningkamot nga mabag-o. Kon ma sipyat ang akong dughan og masayop, maghinulsol dayon ko og mohalad sa akong dughan sa espesyal nga pag pasundayag sa Serem Korean Traditional Music Team aron pagbayad sa grasya.

Human sa graduwasyon, nipadayon ko sa daghang pasundayag og nisulod sa graduate school sa edukasyon sa 2014. Dili sayon alang nako nga ni eskuwela lang og musika apan akong gipaningkamotan nga mahimong gikanan sa tabang alang sa gingharian sa Dios sa umaabot. Sulod sa 2 katuig,

akong gisulayan ang pagsilbi sa akong mga higala og mga estudyante nga sakop sa Music Education Departments isip presidente sa students' association.

Hulyo 29, 2016, pag human gyod sa graduwasyon, akong nakita ang recruitment notice para sa posisyon sa Korean Traditional flute nga major sa akong high school sa National Traditional Arts High School. Wala ko magdahum nga mahimong maestro apan nakahunahuna ko nga ang maong posisyon mahimong maako. Talagsaon nga oportunidad tungod kay walay pagtawag sa maong posisyon sulod sa 23 katuig.

Akong gipalayo ang akong kaugalingon sa kalibotan og nihunong sa pampublikong pagpasundayag. Nagsugod og andam sa eksam. Nag ampo ko sa simbahan kada gabii. Nangandam ko sa performance test pinaagi sa pagbansay 2-3 hangtod sa 4 a. m. Nanakit ang akong ngabil sa sobrang pagbansay og ang akong 'flute' magkadugo pa. Apan naghunahuna ko nga si Senyor Pastor malipay kon akong makab-ot ang tumong.

Enero 20, 2017, ang titulo sa kanta nga angay namong andamon gisulti na. Naay duha ka eksam, og ang mga aplikante kinahanglang naay 'second class license' sa pagka maestro para sa sekondarya og ang third level sa

Korean History Test. Naa ko ini. Sa pagtan-aw, kining tanan giya sa Dios. Sa saktong higayon sa graduwasyon, ang posisyon para sa flute teaching nabakanti. Kung nagpadugay pa ko og sulod sa simister o kung wala pa mobuhat sa akong 'thesis' sa saktong oras og dugay nga naka graduwar, una sa tanan wala unta ko makakuha sa eksam.

Enero 27, akong gidawat ang pag ampo ni Senyor Pastor nga naghunahuna sa eksam, sa dihang niadto ko sa ilang pinuy-anan atol sa Lunar New Year's holiday. Pebrero 11, nikuha ko sa written test og performance test. Pebrero 14, nikuha ko sa ika-2 test nga naglakip sa pagbuhat sa 'lesson plan', 'teaching simulation', og sa gitawag nga in-depth interview.

Kay ang Dios naa man nako, komportabli kaayo ko samang

naglingawlingaw lang sa balay. Human sa duha kaadlaw, nakadawat ko sa mapahalipayong 'text' gikan sa eskuwelahan. Akong nakuha ang posisyon. Niluhod ko sa Dios og nihalad og mga pag ampo sa pagpasalamat.

Ako lang ang 'flute instructor' sa tibuok National Traditional Art Middle og High School. Og ako ang pinaka batang maestro para ining posisyona. Ako sad nadawat ang kwalipikasyon sa civil servant nga nahisakop sa Ministry of Culture, Sports and Tourism. Daghang artista og mangantahay, akong mga propisor, higala, pamilya og kaliwat ni pahalipay nako.

Akong pasalamatang ang Dios nga nihatag nako ining dakong grasya og niluwas nako sa dihang ako paingon sa kamatayon og nihatag sa paglaom para sa New Jerusalem. Halleluyah!



Serem Korean Traditional Music Team naghalad og espesyal nga pasundayag

“Malipayon Kong Nakahunahuna kon Unsa Ako ka Bilihon”



Sister Jintra Sei, 20 anyos, Chiang Rai Manmin Church, Thailand

Permi kong mo kuyog sa mga barkada apan ang tanang higayon haw-ang. Nahibulong ko kon nganong natawo pa, nganong naa ko, og kon naay ba gyoy tinuod nga gugma.

Abril 2016, na giyahan ko sa Chiang Rai Manmin Church ni Decono Achramon. Akong nabati ang kainit sa gugma sa mga miyembro sa simbahan. Ako sad nahunahuna ang tumong sa akong kinabuhi samtang naminaw sa sermon ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee sa GCN. Nakabaton ko og paglaom sa pagpakabuhi pinaagi sa kabubut-on sa Dios. Nagtamod ko sa Adlaw sa Ginoo og nag ampo sa Daniel Prayer Meeting kada gabii. Naka sulti ko og lainlaing pinulongan og nakadawat sa kapuno sa Espiritu Santo. Nalingaw ko sa pag ampo. Agosto, naayo ang akong tiyan sa 'chronic disease', og Septiembre ang kasakit sa akong ulo nawala sad.

Malipayon kaayo ko sa Kristohanong kinabuhi. Matinguhaon kong mag ampo, og nakahunahuna sa akong pagka daotan og naghinulsol sa dili pagsabot sa uban og mohusga nila og sa akong pagka alig-aligon. Proseso ko kining napalayas sa akong kaugalingon. Ako sad gidala ang akong mga amiga og kauban sa trabaho sa simbahan og lingaw kaayo ko sa akong matoohong kinabuhi uban nila.

Akong pasalamatang ang Dios og Ginoo nga nitugot nako nga akong makaplagan ang tinuod nga magbalantay, og sa paghunahuna nga bilihon diay ko og nakabaton sa tunuod nga kalipay. Ako sad pasalamatang si Senyor Pastor nga ni alima nako pinaagi sa Pulong sa kinabuhi. Ako sad kinasingkasing pasalamatang si Pastor Jaewon Lee nga nangalagad sa among simbahan og sa iyang pamilya alang sa ilang debosyon sa mga miyembro sa simbahan.

Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas

Manila Manmin Holiness Church	Bataan Manmin Holiness Church	Isabela Manmin Holiness Church	Cavite Manmin Holiness Church	Imus Manmin Holiness Church	Cebu Manmin Holiness Church	Davao Manmin Holiness Church
441 Potato St, J-Figuera Smpaloc, Manila, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	067 Daang Bago, Dinalupihan, Bataan, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	Purok 3, Brgy, San Roque, San Mateo, Isabela, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant), Santiago Gen.Trias, Cavite, Pilipinas Pastor Sharon Cho 046-850-3193 / 0916-674-3903 / 0905-319-8191	Blue Bell St. Plaridel III Sub. Bayan Luma 7, Imus Cavite, Pilipinas Pastor Jubeom Kim 0927-311-7633	LOT N. 402 - B-4 Looc Along Side The Canjulao Road, Lapu-Lapu City Cebu, Pilipinas Pastor Rossetta Sung 0921-635-7595	301 Ilang Ilang St. Flores Village, Bangkal, Davao City, Pilipinas Pastor Kathryn Kim 0908-635-2714